ނަންބަރު: IUL(170-SA/170/2026/78)
އިޢުލާން
2026 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި އައިޔޫއެމް އާއި އަ އިޔޫއެމް ގެ ކެމްޕަސްތަކުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި، މިކޯސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
1. ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން އެޑިޔުކޭޝަން 22. ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް 46. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް
2. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް 23. ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 47. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ފޯ އިމާމްޝިޕް
3. މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހު އެންޑް އުޞޫލުލް ފިޤްހު 24. ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 48. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
4. މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް 25. ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ޕްރައިމަރީ) 49. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގ
5. މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް، ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 26. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 50. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
6. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 27. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 51. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް
7. މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް 28. ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 52. އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންޓަގްރޭޓެޑް ކައުންސެލިންގ
8. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޓީސޯލް (ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް ޓު ސްޕީކާރސް އޮފް އަދަރ ލެންގުއޭޖަސް) 29. ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 53. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
9. މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 30. ބެޗްލަރ އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 54. ސެޓްފިކެޓް 3 ފޯ އިމާމްސް
10. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 31. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 55. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޖަނާޒާ
11. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ - ޤުރްއާން 32. ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 56. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
12. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ - އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝަން 33. ބެޗްލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 57. ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
13. މާސްޓަރ އިން ރިސާޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން 34. އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 58. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
14. މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ އިން ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 35. ޑިޕްލޮމާ އޮފް އިމާމްޝިޕް 59. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
15. މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ގަވަރނަންސް 36. ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 60. ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
16. މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް 37. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 61. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން
17. މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެރަބިކް ލިންގުއިސްޓިކްސް 38. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 62. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
18. ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 39. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 63. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކް ފޯ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް
19. ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 40. ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ - ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން ނީޑްސް 64. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް
20. ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 41. ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 65. ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ބޭސިކް އިންގްލިޝް
21. ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމްޝިޕް 42. ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 66. ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ލެވެލް 1
43. ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 67. ޤުރްއާން ޙިފްޡުކުރުމުގެ ކޯސް
44. ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
45. ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.)މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ
ތަޖުރިބާއަށްވުން(އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި
މޯޑް 1 (ކޯސް ވާރކް):
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަ ކަ ދަންނަވަން(20
28,975/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.)މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ
ތަޖުރިބާއަށްވުން(އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.)މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ
ތަޖުރިބާއަށްވުން(އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި
މޯޑް 1 (ކޯސް ވާރކް):
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަ ކަ ދަންނަވަން(20
28,975/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.)މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ
ތަޖުރިބާއަށްވުން(އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ބުރާސްފަތ،ި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ބުރާސްފަތ،ި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(ދިވެހި
މީދޫ އައްޑޫ – ތިނަދޫ ސިޓީ – ޅ. ނައިފަރު ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

20
25,760/- ރުފިޔާ
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ (އިސްލާމް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
20
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ (އިސްލާމް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
25,760/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ، 20
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 7
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އަހަރު) 3
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6
ހަވީރު
ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 7
ރޭގަނޑު އޮންލައިން ދިވެހި
އަހަރު) 3
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6

• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ
8,920/- 20 ރުފިޔާ
• ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން (އިސްލާމް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން
ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ
8,920/- 20 ރުފިޔާ
• ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން (އިސްލާމް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން
ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 4 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ރޭގަނޑު އޮންލައިން ދިވެހި އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 4 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ ހަވީރު
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 3 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ
8,920/- 20 ރުފިޔާ
• ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން (އިސްލާމް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން
ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,500/- 20 ރުފިޔާ
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް 4 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ހޮނިހިރު ބުރާސްފަތ،ި ހުކުރު އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ – އައްޑޫ މީދޫ – ތިނަދޫ ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – ޅ. ނައިފަރު (ސެމިސްޓަރ 2 އަހަރު) 1
އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ބުރާސްފަތ،ި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ (ސެމިސްޓަރ 2 އަހަރު) 1

• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 3,500/- 20 ރުފިޔާ
• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1,820/- 20 ރުފިޔާ
• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1,820/- 20 ރުފިޔާ
އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ބުރާސްފަތ،ި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އައްޑޫ މީދޫ – އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫދޭދޫ – ތިނަދޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު (ސެމިސްޓަރ 2 އަހަރު) 1
އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ބުރާސްފަތ،ި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ބުރާސްފަތ،ި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ – ތިނަދޫ ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – ޅ. ނައިފަރު ސެމިސްޓަރ 1

• އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން،
ވާހަކަދައްކަން(ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުން. ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ
ނުވަތަ، 20)އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ:
• ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު (300/-
ކަމުގައިވުން.
• ކީރިތި ޤުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔަވަން އެނގުން. 3,180/- 20 ރުފިޔާ
އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ބުރާސްފަތ،ި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
ތިނަދޫ ސިޓީ – މާލެ ހަފުތާ 8
ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ޤުރްއާން ޙިފްޡުކުރުމުގެ ކޯސް -
އާދީއްތަ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
ބުރާސްފަތި)ހެނދުނު ނުވަތަ ހަވީރު(–
މާލެ (ސެމިސްޓަރ 10) އަހަރު 5

• ކީރިތި ޤުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔަވަން އެނގުން. 3,180/- 20 ރުފިޔާ
• ކީރިތި ޤުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔަވަން އެނގުން. 3,180/- 20 ރުފިޔާ
ޤުރްއާން ޙިފްޡުކުރުމުގެ ކޯސް - ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު)ރޭގަނޑު(އޮންލައިން ދިވެހި
މާލެ (ސެމިސްޓަރ 10) އަހަރު 5
ޤުރްއާން ޙިފްޡުކުރުމުގެ ކޯސް - ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ބުރާސްފަތ،ި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
ޅ. ނައިފަރު (ސެމިސްޓަރ 10) އަހަރު 5

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، މޯޑް 1 (ކޯސް
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ ވާރކް): 36,995/-
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ރުފިޔާ
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
10
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަ ށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބަ އިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. ވާރކް އަ ރިސާޗް(:
ދި
- އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 41,480/- ރު ޔާ
ފި
ފިޤްހު އުޞޫލުލް އެންޑް ފިޤްހު މާސްޓަރ އޮފް 9 ލެވެލް ސައިންސަސް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ބި ޢަރަ
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ދިވެހި

މޯޑް 1)ކޯސް
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ވާރކް(: 35,370/-
ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
• ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން)
އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ -މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް
އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(10
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ މޯޑް 2)ކޯސް
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، ވާރކް އަދި ރިސާޗް):
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން 40,830/- ރުފިޔާ
ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1
މޯޑް (ކޯސް
ނުވަތަ، 31,600/-
ވާރކް):
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
ރުފިޔާ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް
ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
ވާހަކަ ދަންނަވަން(25
ނުވަތަ،
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް
ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
މޯޑް 2)ކޯސް
)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަ ށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
ވާރކް އަދި ރިސާޗް(:
ވާހަކަ ދަންނަވަން(
35,500/- ރުފިޔާ
މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަފުތާ ބަންދު)ހަވީރު(ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޓްރޭޝަން ސް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނި ، މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަވީރު އަދި ހަފުތާ ބަންދު ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން

• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް
ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރި އަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ މޯޑް 1) ކޯސް
ވާހަކަ ދަންނަވަން(10 ވާރކް(30,950/-
ނުވަތަ، ރުފިޔާ
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް
ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރި އަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ
ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް 28,560/- 25 ރުފިޔާ
އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް
އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ހަވީރު

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް 25,610/- 25 ރުފިޔާ
އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް
އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް 8,615/- 25 ރުފިޔާ
އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް
އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމްޝިޕް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަވީރު ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(ދިވެހި
ތިނަދޫ ސިޓީ - ރ. އުނގޫފާރު - މީދޫ އައްޑޫ – ފުވައްމުލައް ސިޓީ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ޑިޕްލޮމާ އޮފް އިމާމްޝިޕް 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަވީރު ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(ދިވެހި
ތިނަދޫ ސިޓީ - ރ. އުނގޫފާރު - އައްޑޫ މީދޫ – ފުވައްމުލައް ސިޓީ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

• ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,620/- 15 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
• ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ 10,770/- 10 ރުފިޔާ
• 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ފޯ އިމާމްޝިޕް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް 4 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަވީރު ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(ދިވެހި
ތިނަދޫ ސިޓީ - ރ. އުނގޫފާރު - އައްޑޫ މީދޫ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ހެނދުނު ނުވަތަ ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި އިން އިންޓަގްރޭޓެޑް ކައުންސެލިންގ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް 4 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ – ތިނަދޫ ސިޓީ - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(

• އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1,980/- 15 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
• އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,580/- 15 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
އިމާމްސް ފޯ 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަފުތާ ބަންދު)ހަވީރު(ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
ތިނަދޫ ސިޓީ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ޖަނާޒާ އިން 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް
ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އައްޑޫ މީދޫ - އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ
ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަ ހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް
މޯޑް 2)ކޯސް
ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރި އަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް
ވާރކް އަދި
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(30
ރިސާޗް(:
ނުވަތަ،
44,280/- ރުފިޔާ
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު
ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ
ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް
ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރި އަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި 46,165/- 30 ރުފިޔާ
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ – އައްޑޫ މީދޫ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ޅ. ނައިފަރު - ރ. އުނގޫފާރު - މާލެ ސެމިސްޓަރ(8 އަހަރު) 4
އޮންލައިން

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި 34,165/- 30 ރުފިޔާ
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި
ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 11,880/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ – އައްޑޫ މީދޫ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ޅ. ނައިފަރު - ރ. އުނގޫފާރު - މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ހަވީރު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ 4 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އޮންލައިން
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ – އައްޑޫ މީދޫ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ޅ. ނައިފަރު - ރ. އުނގޫފާރު - މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އޮންލައިން

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 9 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން (ޑިޒަރޓޭޝަން ނުވަތަ ތީސިސްއާއެކު) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 9 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން (ރިސާޗްއާ ގުޅުންހުރި ދެމާއްދާ ފުރިހަމަކުރުމާއެކު) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
މޯޑް 2)ހަމައެކަނި
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ .ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން . ނުވަތަ،
8 ރިސާޗް(:
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
98,100/- ރުފިޔާ
• އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
* އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު ދިރާސާކުރަން ގަސްދުކުރާ ދާއިރާއިން ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ (ވެބްސައިޓްގައި ދެވިފައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ގޮތަށް)
ހުށަހެޅުމާއެކު އައިޔޫއެމްއިން ބާއްވާ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ނުވަތަ،
މޯޑް 2)ކޯސް
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
ވާރކް އަދި
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު 30
ރިސާޗް(
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް
37,705/- ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގަ އި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
• އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
އެޑިޔުކޭޝަން އިން ފިލޯސަފީ އޮފް ޑޮކްޓަރ 10 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ސް ހޮނިހިރު ދުވަ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ފުލްޓައިމް ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ލޭންގުއެޖަސް(އަދަރ އޮފް ސްޕީކާރސް ޓު އިންގްލިޝް ޓީޗިންގ ޓްސް އިން ޓީސޯލް) ރ މާސްޓަރ އޮފް އާ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕާރޓްޓައިމް ސެމިސްޓަރ(12 އަހަރު) 6
(22:15 - 19:35) ސް އަދި ހަފުތާގެ ތެރެއިން އެއް ރޭ ހޮނިހިރު ދުވަ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2) އަހަރު 1

• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް
ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ
ދަންނަވަން(ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ވާރކް އަދި
10
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ރިސާޗް)
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް 37,705/- ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރި އަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން (
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
• އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ލޭންގުއެޖަސް(އަދަރ އޮފް ސްޕީކާރސް ޓު އިންގްލިޝް ޓީޗިންގ ޓްސް އިން ޓީސޯލް) ރ މާސްޓަރ އޮފް އާ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ސް އަދި ހަފުތާގެ ތެރެއިން އެއް ރޭ ހޮނިހިރު ދުވަ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އައްޑޫ މީދޫ - އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ – ތިނަދޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2) އަހަރު 1

މޯޑް 1)ކޯސް
ވާރކް(:
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 36,025/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް
ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރި އަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ
ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
މޯޑް 2)ކޯސް
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
ވާރކް އަދި
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު 30
ރިސާޗް(:
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް
39,550/- ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރި އަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
• އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މިޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
• * އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު ދިރާސާކުރަން ގަސްދުކުރާ ދާއިރާއިން ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ (ވެބްސައިޓްގައި ދެވިފައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ގޮތަށް)
ހުށަހެޅުމާއެކު އައިޔޫއެމްއިން ބާއްވާ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން. މޯޑް 3)ހަމައެކަނި
ރިސާޗް(:
39,550/- ރުފިޔާ
މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ސް އަދި ހަފުތާގެ ތެރެއިން އެއް ރޭ ހޮނިހިރު ދުވަ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އޮންލައިން
ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(

މޯޑް 1)ކޯސް
ވާރކް(:
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
36,025/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް
ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ
ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު 30 މޯޑް 2)ކޯސް
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ރކް އަ
ވާ ދި
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރި އަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(ރިސާޗް(:
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، 39,550/- ރު ޔާ
ފި
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
• އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
• * އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު ދިރާސާކުރަން ގަސްދުކުރާ ދާއިރާއިން ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ (ވެބްސައިޓްގައި ދެވިފައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ގޮތަށް)
ހުށަހެޅުމާއެކު އައިޔޫއެމްއިން ބާއްވާ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
މޯޑް 3)ހަމައެކަނި
ރިސާޗް(:
39,550/- ރުފިޔާ
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ސް އަދި ހަފުތާގެ ތެރެއިން އެއް ރޭ ހޮނިހިރު ދުވަ އޮންލައިން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން

މޯޑް 1)ކޯސް
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ވާރކް(:
ނުވަތަ، 36,025/- ރުފިޔާ
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް
ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ-
މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ
ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
10
މޯޑް 2)ކޯސް
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް
ވާރކް އަދި
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރި އަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ރިސާޗް(:
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
39,550/- ރުފިޔާ
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
• އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
• * އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު ދިރާސާކުރަން ގަސްދުކުރާ ދާއިރާއިން ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ (ވެބްސައިޓްގައި ދެވިފައިވާ ނަމޫނާގައިވާ ގޮތަށް)
ހުށަހެޅުމާއެކު އައިޔޫއެމްއިން ބާއްވާ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
މޯޑް 3)ހަމައެކަނި
ރިސާޗް(:
39,550/- ރުފިޔާ
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާ ބަންދު އޮންލައިން އިނގިރޭސި
އައްޑޫ މީދޫ - އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުލާހަށް ހާޟިރުވެގެން

• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. މޯޑް 1)ކޯސް
ވާރކް(:
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު،
31,960/- ރުފިޔާ
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
• އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
30
ނުވަތަ،
މޯޑް 2)ކޯސް
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
4 ވާރކް އަދި
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ރިސާޗް(:
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
31,255/- ރުފިޔާ
• - އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
މޯޑް 1)ކޯސް
ވާރކް(:
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
31,960/- ރުފިޔާ
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
10
• އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ، ވާރކް އަދި
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ރިސާޗް(:
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. 31,255/- ރުފިޔާ
• - އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
(22:15 - 19:35) ސް އަދި ހަފުތާގެ ތެރެއިން އެއް ރޭ ހޮނިހިރު ދުވަ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި ޤުރްއާން - މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އޮންލައިން
ޤުރްއާން - މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އައްޑޫ މީދޫ - މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އޮންލައިން

މޯޑް 1)ކޯސް
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ވާރކް(:
30,385/- ރުފިޔާ
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. 30
• އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ، ވާރކް އަދި
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ރިސާޗް(:
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. 33,205/- ރުފިޔާ
- އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
މޯޑް 1)ކޯސް
ވާރކް(:
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
30,385/- ރުފިޔާ
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
10
• އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. ނުވަތަ،
މޯޑް 2)ކޯސް
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ވާރކް އަދި
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ރިސާޗް(:
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
33,205/- ރުފިޔާ
- އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝަން - މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ
(22:15 - 19:35) ސް އަދި ހަފުތާގެ ތެރެއިން އެއް ރޭ ހޮނިހިރު ދުވަ ންލައިން އޮ ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން
9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝަން - މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާ ބަންދު އޮންލައިން ދިވެހި
އައްޑޫ މީދޫ - މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން

• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. މޯޑް 1)ކޯސް
ނުވަތަ، ވާރކް(:
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު 31,600/- ރުފިޔާ
ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ
ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަ ހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް
ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(30
ނުވަތަ، މޯޑް 2)ކޯސް
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ވާރކް އަދި
ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ރިސާޗް):
ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް 31,600/- ރުފިޔާ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމްގަ އި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1)ކޯސް
މޯޑް
ވާރކް(:
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުމާއެކު،
/ "ސީ" 28,975/- ރުފިޔާ
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް 6.0 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާނުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
30
• އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ނުވަތަ،
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ ޢަރަބި މާއްދާތަކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ، މޯޑް 2 (ކޯސް
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ވާރކް އަދި
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ ޢަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. ރިސާޗް(:
- އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ ޢަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. 28,975/- ރުފިޔާ
ޕަބްލިކޭޝަން އެންޑް ޗް ރިސާ އިން މާސްޓަރ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ސް އަދި ހަފުތާގެ ތެރެއިން އެއް ރޭ ހޮނިހިރު ދުވަ އޮންލައިން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން
ހަޔަރ އެޑިޔުކެޝަން އިން މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ސް އަދި ހަފުތާގެ ތެރެއިން އެއް ރޭ ހޮނިހިރު ދުވަ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އޮންލައިން

• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް)7 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން)
ނުވަތަ، 17,275/- 30 ރުފިޔާ
• ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 4 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން)
• މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް)7 ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.)މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ
ތަޖުރިބާއަށްވުން(
ނުވަތަ، 17,275/- 10 ރުފިޔާ
• ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 4 އަހަރުދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.)މީގެ ތެރެއިން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ
ތަޖުރިބާއަށްވުން(
• މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
ޔުނިވަރސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނުވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން.
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 8 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޑަށް(ނ ސް)ހެނދުނުން ފެށިގެން ރޭގަ ހޮނިހިރު ދުވަ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 8 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އައްޑޫ މީދޫ - ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
25,275/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
25,275/- 10 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ރޭ ދެދުވަހުގެ ސް އަދި ހަފުތާގެ ތެރެއިން ހޮނިހިރު ދުވަ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އައްޑޫ މީދޫ - މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
26,820/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
26,820/- 10 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން)ޕްރައިމަރީ(7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ރޭގަނޑު ދުވަސްތަކުގެ ބައެއް އަދި ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން)ޕްރައިމަރީ(7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އައްޑޫ މީދޫ - މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

• ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 31,510/- 30 ރުފިޔާ
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 31,510/- 10 ރުފިޔާ
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
30
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ (އިސްލާމް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ، 25,900/- ރުފިޔާ
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
30
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާ ބަންދު ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
އައްޑޫ މީދޫ - އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ - ސިޓީ ތިނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ހަވީރު

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ (އިސްލާމް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ، 25,900/- 10 ރުފިޔާ
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް 25,550/- 30 ރުފިޔާ
އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް
އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް 25,550/- 10 ރުފިޔާ
އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް
އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އައްޑޫ މީދޫ - އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ - ސިޓީ ތިނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
އައްޑޫ މީދޫ - އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(10,740/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، 13,965/- 30 ރުފިޔާ
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ރޭގަނޑު ދުވަސްތަކުގެ ބައެއް އަދި ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް 8,840/- 30 ރުފިޔާ
ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް
އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ (އިސްލާމް މާއްދާ ހިމެނޭ ގޮތަށް) / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ، 8,900/- 30 ރުފިޔާ
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޤުރްއާންގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޤުރްއާން ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ހަވީރު

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
15,010/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
• ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
15,010/- 10 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ
ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
• ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނީޑްސް އެޑިޔުކޭޝަން ސްޕެޝަލް - ޓީޗިންގ އިން ޑިޕްލޮމާ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ނީޑްސް އެޑިޔުކޭޝަން ސްޕެޝަލް - ޓީޗިންގ އިން ޑިޕްލޮމާ 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަނޑު އަދި ހަފުތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އައްޑޫ މީދޫ - މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

• ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,495/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
• ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,495/- 10 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގ 4 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
(22:15 - 19:35) ރޭގަނޑު ދުވަސްތަކުގެ ބައެއް އަދި ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގ 4 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަފްތާ ބަންދު ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
އައްޑޫ މީދޫ - މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ޅ. ނައިފަރު - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
މޯޑް 1)ކޯސް
• ޢަރަބި ބަހާ، ނުވަތަ ޢަރަބި ބަހަވިއްޔާތާ، ނުވަތަ ޢަރަބި އަދަބިއްޔާތާ ގުޅޭ ތަފާތު 4 މޮޑިއުލް އެއް މަދުވެގެން ހިމެނޭ ގޮތުގައި، ވާރކް(: 32,445/-
ގުޅުންހުރި ދާއިރާ އަކުން ޢަރަބި މީޑިއަމް އިން ބެޗްލަރ ޑިގުރީ އެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުން. ނުވަތަ، ރުފިޔާ
ހަވީރު 20
• ޢަރަބި މީޑިއަމް އިން ބެޗްލަރ ޑިގުރީ އެއް ހާސިލުކޮށްފައި ވުމާ އެކު ޢަރަބި ބަހާ، ނުވަތަ ޢަރަބި ބަހަވިއްޔާތާ، ނުވަތަ ޢަރަބި މޯޑް 2)ކޯސް ވާރކް
އަދަބިއްޔާތާ ގުޅޭ 4 މޮޑިއުލް އެއް ހިމެނޭ ގޮތުގައި ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް 1(ސެމިސްޓަރ ގެ) ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. އަދި ރިސާޗް):
37,380/- ރުފިޔާ
• ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، ހަވީރު 26,820/- 20 ރުފިޔާ
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ހަވީރު
• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 3 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 9,540/- 20 ރުފިޔާ
ހަފުތާބަންދު
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ލިންގުއިސްޓިކްސް މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެރަބިކް 9 ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
ލ. ފޮނަދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ލޭންގުއޭޖް އެރަބިކް އާރޓްސް އިން ބެޗްލަރ އޮފް 7 ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ލޭންގުއޭޖް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް 4 ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

ހެނދުނު
ހަވީރު
• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1,900/- 20 ރުފިޔާ
ރޭގަނޑު
ހަފުތާބަންދު
• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 2 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ހަފުތާބަންދު 1,900/- 20 ރުފިޔާ
ހަވީރު
• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 1,500/- 20 ރުފިޔާ
ހެނދުނު
ހަފުތާބަންދު
އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
ޅ. ނައިފަރު – ތިނަދޫ ސިޓީ – ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ ސެމިސްޓަރ 1
އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

• އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް 1 އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޢަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ހަފުތާ ބަންދު 1,500/- 20 ރުފިޔާ
ހޯމަ
9:00 – 12:00
ހޮނިހިރު
9:00 – 12:00
• އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި
ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ
(ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުން. ނުވަތަ، ހޮނިހިރު ހިލޭ
20
• ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) 15:30 – 18:10 (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުން. ފީ300/-:(
އަންގާރަ
15:30 – 18:10
ބުދަ
18:40 – 21:20
އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
ތިނަދޫ ސިޓީ ސެމިސްޓަރ 1
އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

• އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި
ކޯހުގެ ޓިއުޝަން ފީ
(ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުން. ނުވަތަ، ހި
ލޭ
ހަފުތާ ބަންދު 20
• ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) (އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ފީ300/-:(
ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
ހަވީރު 20
• ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު
750/- ރުފިޔާ
ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ހަފުތާބަންދު 20
އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ – މީދޫ އައްޑޫ - ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ތިނަދޫ ސިޓީ - ލ. ފޮނަދޫ - ޅ. ނައިފަރު - ރ. އުނގޫފާރު ސެމިސްޓަރ 1
ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އިން އެރަބިކް ފޯ 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން ޢަރަބި
ޅ. ނައިފަރު – ތިނަދޫ ސިޓީ - އައްޑޫ މީދޫ – މަރަދޫފޭދޫ އައްޑޫ ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – ރ. އުނގޫފާރު – ފުވައްމުލައް ސިޓީ މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
މޯޑް 1 (ކޯސް
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
ވާރކް): 34,225/-
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަ ހު
ރުފިޔާ
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(30
ނުވަތަ،
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ
މޯޑް 2)ކޯސް ވާރކް
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު
އަދި ރިސާޗް(:
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް
34,225/- ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަ ށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
މޯޑް 1 (ކޯސް
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ވާރކް): 34,225/-
ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 7 އަހަރު ދުވަހުގެ
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަ ހު
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް
30
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރި އަށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ނުވަތަ، 2
މޯޑް)ކޯސް ވާރކް
• އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ޗް
އަދި ރިސާ :(
މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ލިބިފައިވުން)މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު 34,225/
- ރުފިޔާ
ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(. އަދި ހަމައެއާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.)ޕްރީ - މާސްޓަރސް
ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަ ށް ގެންދާ ޕްރީ - މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
ގަވަރނަންސް މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ހަފްތާ އޮންލައިން އިނގިރޭސި
ތިނަދޫ ސިޓީ – ޅ. ނައިފަރު – ފުވައްމުލައް ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ(2) އަހަރު 1
ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް މާސްޓަރ އޮފް 9 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ހަފްތާ އޮންލައިން އިނގިރޭސި
ސިޓީ ތިނަދޫ – ޅ. ނައިފަރު – ފުވައްމުލައް ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ(2) އަހަރު 1

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
31,860/- 20 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް
އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
• ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
36,445/- 20 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް
އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
• ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ހަފްތާ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ތިނަދޫ ސިޓީ – ޅ. ނައިފަރު – ފުވައްމުލައް ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(
ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ހަފްތާ އޮންލައިން އިނގިރޭސި
ތިނަދޫ ސިޓީ – ޅ. ނައިފަރު – ފުވައްމުލައް ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
37,380/- 20 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް
އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
• ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
35,670/- 20 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް
އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
• ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ހަފްތާ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3
ބެޗްލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 7 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ހަފްތާ އޮންލައިން އިނގިރޭސި
ތިނަދޫ ސިޓީ – ޅ. ނައިފަރު – ފުވައްމުލައް ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ(6 އަހަރު) 3

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
19,220/- 20 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް
އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
• ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ. ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް (ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
9,710/- 20 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް
އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
• ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން 6 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ހަފްތާ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ތިނަދޫ ސިޓީ – ޅ. ނައިފަރު – ފުވައްމުލައް ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ(4 އަހަރު) 2
ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް
ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕްލޮމާ އިން 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް ޙާޟިރުވެގެން(
ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ހަފްތާ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ތިނަދޫ ސިޓީ – ޅ. ނައިފަރު – ފުވައްމުލައް ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
12,590/- 20 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް
އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
• ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
12,080/- 20 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މ .ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން
ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
• ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ހަފްތާ އޮންލައިން އިނގިރޭސި
ތިނަދޫ ސިޓީ – ޅ. ނައިފަރު – ފުވައްމުލައް ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ހަފްތާ ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

• މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 2 މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް 4 ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ
ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
11,270/- 20 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• ޢުމުރުން 20 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ
ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.)ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް
އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން(
• އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
• ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 5 ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
ދުވަސްތަކުގެ ހަވީރު ހޮނިހިރު އަދި ހަފްތާ އޮންލައިން އިނގިރޭސި
ތިނަދޫ ސިޓީ – ޅ. ނައިފަރު – ފުވައްމުލައް ސިޓީ – ލ. ފޮނަދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1

ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
ރޭގަނޑު 18:40 - 22:15
އަށް (ހަފުތާއަކު 5 ދުވަސް)
• ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
11,880/- 30 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން
ހަފުތާ ބަންދު)ބުރާސްފަތި
އެނގުން.
ދުވަހުގެ ރޭ އަދި ހޮނިހިރު
ދުވަސް(
ރޭގަނޑު 18:40 - 22:15
" އަށް (ހަފުތާއަކު 5 ދުވަސް)
• ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ 3 މާއްދާއިން "ސީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
11,880/- 15 ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
• 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން
ހަފުތާ ބަންދު)ބުރާސްފަތި
އެނގުން.
ދުވަހުގެ ރޭ އަދި ހޮނިހިރު
ދުވަސް(
ކުއްލިއްޔ/ާ
ލެވެލް ސެންޓަރ
ކޯހުގެ ނަން
ކެމްޕަސް މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ގޮތް ކިޔަވައިދޭ ބަސް
މެނޭޖްމަންޓް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް 4 ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
އޮންލައިން އިނގިރޭސި
މާލެ ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް
ޙާޟިރުވެގެން(
މެނޭޖްމަންޓް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް 4 ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
އައްޑޫ މީދޫ – ޅ. ނައިފަރު – ތިނަދޫ ސިޓީ – ރ. އުނގޫފާރު ސެމިސްޓަރ(2 އަހަރު) 1
ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(

• އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާއެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ހަވީރު 15:30 - 19:30
ނުވަތަ،
ނުވަތަ
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 2 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,300/- 30 ރުފިޔާ
ރޭގަނޑު 18:40 - 21:20
ނުވަތަ،
(ހަފުތާއަކު 4 ދުވަސް)
• 18 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
• އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ހަވީރު 16:25 – 18:10
ނުވަތަ،
ނުވަތަ
• އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 1 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. 2,000/- 30 ރުފިޔާ
ރޭގަނޑު 18:40 - 21:20
ނުވަތަ،
(ހަފުތާއަކު 3 ދުވަސް)
• 16 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
• އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި ހަވީރު 16:25 – 18:10
(ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުން. ނުވަތަ، ނުވަތަ
900/- 30 ރުފިޔާ
• ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި)ލިޔަން، ކިޔަން، ރޭގަނޑު 18:40 - 21:20
ވާހަކަދައްކަން(ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުން.)ހަފުތާއަކު 2 ދުވަސް(
އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް 3 ސެޓްފިކެޓް 3 ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ޅ. ނައިފަރު – ތިނަދޫ ސިޓީ – މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ޕަރޕަސް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް 2 ސެޓްފިކެޓް 2 ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ޅ. ނައިފަރު – ތިނަދޫ ސިޓީ – މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ޕަރޕަސް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ޅ. ނައިފަރު – ތިނަދޫ ސިޓީ – ރ. އުނގޫފާރު – މާލެ ސެމިސްޓަރ 1

ހަވީރު ނުވަތަ ރޭގަނޑު
• އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
16:25 - 18:10
ނުވަތަ،
ނުވަތަ 900/- 30 ރުފިޔާ
• ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު
ރޭގަނޑު 18:40 – 21:20
ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައިވުން.
(ހަފުތާއަކު 2 ދުވަސް)
ރޭގަނޑު 19:35 - 22:15
• އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި
(ހަފުތާއަކު 2 ދުވަސް)
(ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުން. ނުވަތަ،
ނުވަތަ 900/- 30 ރުފިޔާ
• ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުމާއެކު، ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން)
ރޭގަނޑު ނުވަތަ ހަފުތާބަންދު
ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުން.
(ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު)
ވީމާ، މި ކޯސްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، 30 ޖުލައި 2026 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މީގެ އިތުރުން،
ރ. އުނގޫފާރު އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒު)، ޅ. ނައިފަރު އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީ-ސްކޫލް)، ލ. ފޮނަދޫ އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (ލ.ފޮނަދޫ - ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)، ތިނަދޫ ސިޓީ އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު)،
ފުވައްމުލައް ސިޓީ އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް)، އައްޑޫ މީދޫ އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (ކުރީގެ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް)، އަދި އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ – ކުރީގެ މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް)
އަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އީ-މެއިލް ކުރާނަމަ، apply@ium.edu.mv އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސިޓްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް admissions.ium.edu.mv((މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
މި ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.ium.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހޮޓްލައިން 1405 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
އިން ބޭސިކް އިންގްލިޝް 1 ސެޓްފިކެޓް 1 ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން އިނގިރޭސި
ރ. އުނގޫފާރު - މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
1 ލެވެލް ކޯސް ދަސްކޮށްދޭ ހުނަރުވެރިކަން ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ 1 ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
ބްލެންޑެޑް)އޮންލައިން އަދި ކުލާހަށް ޙާޟިރުވެގެން(ދިވެހި
ލ. ފޮނަދޫ – މާލެ ސެމިސްޓަރ 1
ރ. އުނގޫފާރު –
ތިނަދޫ ސިޓީ –
ޅ. ނައިފަރު –

ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިރުޝާދު
ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި:
➢ ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯމު
➢ އެޓެސްޓް / އެކްރެޑިޓް ކުރެވިފައިވާ ސަނަދުތަކާއި ޓްރާންކްރިޕްޓްތަކުގެ ސާފު ކޮޕީ
➢ އައިޑީކާޑުގެ ސާފު ކޮޕީ
➢ ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ 1 ފޮޓޯ
➢ 2 ބޭފުޅެއްގެ ރިފަރެންސް ލެޓާރ (ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި)
➢ ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕަރ (ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހަށް ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން އެކަނި) އިނގިރޭސި - https://ium-media.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/research-concept-paper-template-for-pg-programs-final-1672636992gmbSd.pdf((
ޢަރަބި - (https://ium-media.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/nmothg-ork-almfahym-dktor-aan-tryk-albhth-1714017744ubtr0.pdf)
ދިވެހި -)https://www.ium.edu.mv/downloads)
• ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި، ފުރިހަމަނުވާ ފޯމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
• އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ވެރިފައި ކުރުމަށްޓަކައި އައިޑީކާޑުގެ އަޞްލު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ކޮޕީ ބެލުމަށްފަހު އަޞްލު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
• އަތޮޅުތަކުން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި، އަދި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ، ފޮނުވި ތަކެތީގެ އަޞްލުތައް، ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ ކޯހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ، ލަސްވެގެން 02 ދުވަސްކުރިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
• ކޮންމެ ކޯހެއްވެސް ހިންގޭނީ މަދުވެގެން 15 ދަރިވަރުން އެކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމުންނެވެ.
• އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހޮޓްލައިން ނަންބަރު: 1405 އަދި ވައިބަރ / ވަޓްސްއަޕް ކުރެއްވުމަށް 7923247
ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު
• ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުން
• ރ. އުނގޫފާރު އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (ރ.އު ނ ގޫފާރު – އިސްލާމީ މަރުކަޒު)
• ޅ. ނައިފަރު އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (ޅ. ނައިފަރު - ކުރީގެ ނޫރާނީ ޕްރީ - ސްކޫލް)
• ލ. ފޮނަދޫ އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (ލ.ފޮނަދޫ – ކުރީގެ ސިރާޖުއްދީން ޕްރީސްކޫލް)
• ތިނަދޫ ސިޓީ އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (ތިނަދޫ ސިޓީ – އިސްލާމީ މަރުކަޒު)
• ފުވައްމުލައް ސިޓީ އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ކުރީގެ މިސްކިތްމަގު އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ޢިމާރާތް)
• އަ އްޑޫ މީދޫ އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (އައްޑޫ މީދޫ – ކުރީގެ ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް)
• އަ އްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ އައިޔޫއެމް ކެމްޕަސް (އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ – ކުރީގެ މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް)
އީ-މެއިލް ކުރާނަމަ، apply@ium.edu.mv އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ.
އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ ވެބްސައިޓްގައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް admissions.ium.edu.mv މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
04 ޛުލްޙިއްޖާ 1447
21 މޭ 2026